

Lou Pichot Roudanen : LPR.30, en lengo nostro.

19.07.2020

1) Lou tierça perdènt :

Franço : 30.152 mort + de counfierma li 9.000 mort à doumicilo countamina pèr lou virus d'après l'estimacioun de MG Franço.

Chifro pèr l'Espagno : 28.420 mort e l'Italio : 35.617 mort

Avian proumes d'oubra pèr lou tourna regulié de vosto revisto Li Nouvello de Prouvènço. Acò's fa! Avèn douna à noste estampaire lou numerò 221 que fara encaro 76 pajo pèr tapa lou retard degu au counfinamen. Lou numerò 222 es previst pèr la fin d'Avoust.

2. DE NOUTA PÈR LA FRANÇO : lou noumbre di mort tua pèr lou covid-19 es passa de 13.004 lou 10.07.2020 à 152 lou 17.07.2020.

3. ALERTO : LA REGION PACA VÈN DE PASSA AU ROUGE SUS LIS ENDICAIRE DE LA PANDEMÌO DE COVID-19. Acò s'aprend, bèn segur, à l'arribado de la turistaio, i sesounié vengu faire li fru e li liéume e, tambèn, dóu tourna en Franço de persouno óuriginàri d'Argerio monte lou covid-19 fai di siéno (21.355 countamina, 1507 gari, 1052 mort).

4. ALERTO au PALAIS dóu ROURE en AVIGNOUN. AN RAUBA L'ESTATUO dóu GARDIAN :

Objet : Vol d'œuvre d'art au Palais du Roure, constaté jeudi 16 juillet 2020, à 17h. **Nature :** statuette en bronze.

N° d'inventaire : Non-inventorié.

Auteur : Eugène Cartier. Œuvre signée sur le socle, près du sabot arrière gauche.

Sujet : Gardian camarguais sur son cheval, avec son trident.

Signes distinctifs : Etriers-cages typiquement camarguais.

Trident à l'épaule. Troussequin (dosseret) de la selle important (typiquement camarguais).

Matière : Bronze.

Dimensions :

Nota bene : œuvre non-inventoriée; les dimensions du socle sont certaines, elles ont pu être prises d'après l'empreinte de l'œuvre sur sa cimaise; les autres dimensions ont été déduites sur photo à partir de la largeur du socle.

Socle : Socle ovale.

Dimensions certaines(foutò çai-souto) :

Longueur maximale : 25cm - Largeur maximale : 9cm.

Œuvre : Dimensions probables :

Du bas du socle au sommet du chapeau : 36,3cm.

Du bas du socle au sommet du trident : 43,8cm.

Des naseaux du cheval au bout de sa queue : 36,8cm.

Du bas du socle au bout des oreilles du cheval : 32cm.

**Bronze de gardian d'à chivau croumpa pèr Jano de Flandreysy
lou 17.05.1920.**



**5. Pèire PERRET, a degu èstre tras-que countènt bord que la «Sibeth»
es pus au gouvèr.**

6. LOU CANTAIRE RENAUD (68 an) : vèn de crea uno nouvello cansoun à L'Ilo-de-Venisso, en Vaucluso : *Corona-song*, que lou refrin es «*Corona-virus/conard de virus*». Vaqui quàuqui tros de la cansoun en francés :

«T'as débarqué un jour de Chine, retournes-y qu'on t'y confine, dans ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin».

«J'en peux plus d'être chanté chez moi,

J'veux voir le monde comment il va,

J'veux respirer de l'air bien pur. j'veux retrouver la nature».

«Mais le pire c'est que ces salauds,

m'ont fermé tous mes bistros. J'peux plus boire ma flotte peinard avec mes potes, le désespoir».

«Le docteur Raoult «conchié par des confrères jaloux, par des pontes, des sommités qui ont les boules de perdre du blé»...Etc, Etc.



7. LOU FIÒ À LA CATEDRALO DE NANTO!

Erian lou dissate 17 de Juliet. La mistralado avié coumença de s'arresta de boufa, mai pataflou!, la terriblo novo toumbè : la catedralo de Nanto èro en fiò! Pèr aro lou desastre es mens counsequènt que lou de l'encèndi de Nosto-Damo de Paris. Pamens, e aqui poudran pas enfuma lou mounde coume lou faguèron pèr Nosto-Damo, i'a'gu 3 despart de fiò, es de dire, 3 encèndi voulountàri. Se dis que, pèr Nanto, i'a pas 'gu d'efracioun de la catedralo, mai belèu que li despart de fiò èron esta regla bèn avans pèr espeta à-n-uno ouro previsto.

N'en demoro qu'aqueu desastre s'apound en tóuti lis «*incivileta*» (coume dison li gènt dóu gouvèr...) que n'en patisson de-longo li Françés : fiò garça dins li glèiso e li capello, calvèri e crous abatu, çamentàri e mounumen di mort saqueja etc...

ESTEFAN BERN :

«C'est dramatique. J'ai l'impression que le cauchemar recommence, avec la même émotion... Ce qui est encore plus terrible, c'est qu'il s'agit visiblement d'un incendie criminel avec trois départs de feu. Le vitrail d'Anne de Bretagne de 1499 détruit, des tableaux détruits, les grandes orgues détruites... J'ai l'impression de replonger depuis ce matin, 7h44, dans un cauchemar. Je me dis : « Mais quand est-ce qu'on va prendre enfin conscience que le patrimoine doit être protégé, défendu, et doit être une grande cause nationale! ».

DARNIERO MINUTO : la barraduro de la catedralo en fin de journado èro fisado à-n-uno souleto persouno : un refugia «*rwandés*» bountous dóu dioucèsi nantés, que soun visa èro acaba...Es en gardo à visto pèr la pouliço...Acò mostro l'incoumpetènci e l'avuglamen di dirigènt dóu dioucèsi carga de la gestioun de la catedralo!

8. AVIGNOUN : un jouvènt de 15 an pounarda à cop de coutèu. Acò s'es passa davans la garo-cèntro. L' «ado» es esta traspourta à l'espítou d'Avignoun en urgènci assouludo. L'assasin es esta aganta pèr la pouliço.

8. NOVO d'en PERTOUT :

* Gaillac (Tarn): uno menaire de bus (53 an) menaçado de mort pèr un passagié que refusavo de pourta un masco.

* Lou Martègue : un menaire de bus ataca. Raubamen de sa sacochou onte i'avié sis efèt e papié persounau.

* Marsiho : un countourroulaire de bus tabassa à cop de poung pendènt soun travai.

* Bourdèus : 12 ataco au coutèu en quàuqui semana.

* Besançon : un parèu tabassa bord que s'èron plan d'un fiò d'artifice dessouto sa fenèstro.

9. LOU TRIN JAUNO SAQUEJA :

Lou Pichot Trin Jaune catalan que fai lou liame entre Vilo-Franco de Bourg-Madamo e Latour-de-Carol, dins li Pirenèu Óorientau, es esta entieramen saqueja dins la niue. Aqueste Trin fai partido dóu patrimòni dóu País Catalan.

Li saquejaire an meme «taga»li vitro di fenèstro di vagoun pèr fin que li vouiajaire pousquèsson pas remira li bèuta di Pirenèu.



10. ESPETACLE PÈR CARRIERO EN AVIGNOUN :

Loudimars 21 de Juliet, en avignoun, la chourmo «*I'anen*» de Pioulenc, presentara soun nouvèl espetacle : Bestiouleto encantado, d'après lis obro de Jan-Enri Fabre e d'Enmanuèl Bernard.

Acò se fara à 5 ouro de l'après-dina, en tarrasso, davans lou Tiatre de la Porto Sant-Michèu, au 25 carriero Sant-Michèu.

Accès libre e d'à gratis. Durado : 20 minuto.